

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: LEPHEPHE II
SEPEDI FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER II**

MARKING GUIDELINES

Nako: diiri tše 2½

100 meputso

These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.

The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.

KAROLO YA A PADI

KEKANA, M. A. 1989 – *NNETE FELA*

POTŠIŠO YA 1

- 1.1 Ke baratani bao ba itokišetšago go nyalana.
- 1.2 O be a nyaka go bolaya Ariel ka ge a mo tšeeše Bubbles. (2)
- 1.3
- Go tloša Ariel tšatšing ka ge a tseba kudu ka sephiri sa bona ka fao ba nyaka go timeletša mohlala.
 - Ba be ba tšhaba gore Bubbles o tla ya maphodiseng a ba botša ka sephiri sa bona (*basindikheithi*).
- 1.4
- Ba ile ba beakanya le Noko gore a tle a bolele le morwedi wa Pula (Thandi) yo a felago a etla lebenkeleng la Mabusha.
 - Mabusha o nyaka go ba gona gore a ikwele ka tša gagwe ditsebe ka ge a thomile go se sa tshepha Noko.
 - Thandi o ile a ba botša gore Bubbles o gona ntlong ya gabo ya Majaneng.
- 1.5
- Noko o phološitše bophelo bja Karabo ka go fa Champ le Thoba tšhelete ya go feta yeo *sindikheithi* e ba filego gore ba se bolaye Karabo gomme a mo tšhabišetša Tzaneen ga Mabetlela.
 - O ile a sebela Bubbles gore *basindikheithi* ba rometše batho gore ba ye/tle go bona Majaneng.
- 1.6
- Ariel a gana ka sengwalwa seo a bonago gore se tloga se nyakwa ka patla le jase.
 - Ariel o ipea le go ipatametša go Bubbles gore a tle a kgone go tseba kudu ka *sindikheithi*.
 - Ariel o ratana le Bubbles.
 - Ariel o phegelela go humana nnete go Bubbles.
 - Ge Bubbles a mmoditše ditaba ka moka, o mo hlohleletša gore ba ye maphodiseng gore le bona ba tle ba kgone go phela ka tokologo. (Dikarabo tše dingwe tša maleba di a amogelega)
- 1.7 A pefelo.

POTŠIŠO YA 2

- 2.1
- Megabaru pading ye e bonagala kudu go *sindikheithi* yeo e bego e phela ka go fofiša khaethe, ba hula dipanka gore ba kgone go ikhola ka tšhelete yeo ba sego ba e šomela.
 - Bubbles o ba le mona go Karabo ge a se no kwa gore Karabo ke yena a swanetšego go ba mojalefa wa tatagwe, o šoma ka maatla gore a ikhwetše e le yena mojalefa.
 - *Sindikheithi* ge e lemoga gore Karabo o tseba sephiri sa bona ebile o ngwadile sengwalwa a se fa Ariel ba laela bašomedi ba bona Thoba le Champ go mo tšhabiša gore ba mmolaye.
 - *Sindikheithi* e romela Bubbles gore a šomiše bobotse bja gagwe go lokolla sengwalwa go Ariel.
 - *Sindikheithi* e beakanya go bolaya Ariel mmileng wa Mokwele ka ge a tseba sephiri sa bona ba nyaka go timeletša mohlala.
 - Kwena o bolawa ke bašomedi ba *sindikheithi* ka phošo ge a be a le tseleng ya go bolaya Ariel
 - *Sindikheithi* e romela Champ le Sello go yo hlasela Ariel le Bubbles go la Majaneng.
 - Noko o a bolawa ka ge Mabusha a ipoditše gore ke mohlanogi ka gore o šireletša bana ba gagwe.
 - Noko le Mabusha ba beakanya gore Noko a bolele le bana ba Pula lebenkeleng gore ba tle ba tsebe gore Bubbles o khutile kae.
 - Julia o thuba kgwerano/lerato ya/la gagwe le Ariel ka go nyaka lenyalo.
- 2.2 Tshwantšho ya moanegwa. (Ke ka fao mongwadi a swantšhago moanegwa go ya ka maitshwaro a gagwe go lebeletšwe ditiro tša gagwe.)
- Bubbles ke motho wa go phela ka maaka – o re o rengwa ke hlogo e se nnete.
 - Ke motho wa boikgantšho le boipoto – Bubbles o re ga a bone go na le seo se ka paledišago Ariel go mo fa sengwalwa, o re kgane Ariel e tla be e le eng mo a kago mo palela.
 - O na le mona – o tsebafela Karabo ge a swanetše go ba mojalefa.
 - Ke motho yo bohlae – o ikokobetša go tatagwe gore a bonale a lokile.
 - O phela ka go hlalefetša batho ba bangwe – o a ikwiša gore boChamp ba kgone go tšea/utswa sengwalwa.
- (Dikarabo tše dingwe tša maleba di dumeletšwe)

POTŠIŠO YA 3

Barutwana ba tla ngwala poledišano yeo e kgodišago ka mantšu a bona magareng ga Ariel le Bubbles, morago ga gore sengwalwa se utswiwe.

Sebopego sa maleba sa poledišano sa go ba le ditaetšosefala.

Diteng tša poledišano di be le dintlha tše di latelago magareng ga tše dingwe:

- Ariel o botša Bubbles gore yena ga se setlaela, o a tseba gore tiragalo ye ka moka ke morero wa Bubbles ebile o amega go utswiweng ga sengwalwa seo.
- Bubbles o ganetša taba yeo ebile o a lla.
- Ariel o re Bubbles o ikwešitše ka boomo go dira gore a hlokomologe sengwalwa gore batho ba gagwe ba kgone go se tšea.
- Bubbles o tšwela pele go ikgakantšha. O thoma go šomiša kgang ya gagwe go botšiša Ariel gore o tla dira eng.
- Ariel o re o nyaka nnete, ge e sa tšwelele o tla ya maphodiseng.
- Ge Bubbles a bolela gore Ariel ga a na bohlatse bja taba yeo a rego o tla e iša maphodiseng, Ariel o mmošša gore o badile sengwalwa sa Karabo.
- Bubbles o a swaba a kwešiša gore o fentšwe.
- Ariel o ile a lemošša Bubbles gore o a tseba gore ditaba ka moka tšeo a bego a mmošša tšona ka Karabo ke maaka.
- Ariel o nyaka go tseba gore Karabo o kae.
- Bubbles o kwešiša gore o swanetše go iphološa bothateng bjo a lego go bjona ka go bolela maaka.

POTŠIŠO YA 4

Thulaganyo

Thulaganyo ke tatelano ya ditiragalo go thoma tšweletšong ya bothata go fihla go tharollo ya bjona. Thulaganyo e bontšha peakanyo ya ditiragalo tšeo mongwadi a di logaganyago go tšweletša kgopolokgolo ya sengwalwa. Thulaganyo e arolwa ka diripa tše tharo e lego: matseno, mmele le thumo. Dikarolo tše di na le diripana tše di latelago: Kalotaba, Sethakgodi, Kgakgano/Thulano, Sehloa le Khunollahuto/Tlemollahuto.

1. Kalotaba

Ke matseno a puku. Mo mongwadi o tšweletša ditaba tše bohlokwa tše di tlogo thuša mmadi go kwešiša sengwalwa bjalo ka baanegwa le kamano ya bona, tikologo le ditiragalo.

- Ariel o kantorong ya komišinare, o befetšwe ka ge bašomedi ba komišinare ba sa ba hlokomele.
- Gona moo Bubbles o tšweletšwa e le kgarebe ye botse kudu ya go swanelwa ke diaparo.
- Tikologo ke ya Phelindaba kua Tshwane moo Ariel le Bubbles ba dulago gona.
- Ariel ke yo mongwe wa bahlagiši ba ditshwantšhetšodikgao/Radio Alpha seyalemoyeng sa Radio Alpha Phelindaba.
- Noko, e lego tatago Bubbles le Karabo ke leloko la *basindikheithi*, sehlopha seo se utswetšago batho tšhelete dikarateng tša krediti. Karabo yo e lego kgaetšedi ya Bubbles o na le bokgoni bjo bogolo bja go ngwala.

2. Phekgogo/Sethakgodi

Phekgogo ke tiragalo ye e bešeletšago thulano. Legatong le bothata bo a gola. Go ba le tiragalo yeo e bilošago bodiba bjo bo bego bo homotše, tiragalo yeo e galefišago thulano ya baanegwa.

- Karabo o šomiša bokgoni bja gagwe bja go ngwala, o ngwala sengwalwa ka sephiri sa *sindikheithi*, seo se tlogo gatišwa seyalemoyeng. O se iša go Ariel woo e lego mohlagiši wa tshwantšhetšodikgao gore a se lekole.
- Noko o tsena ka phapošeng ya Karabo ya borobalo, e lego moo yena le *basindikheithi* ba bego ba swarela kopano gona. O humana khopi ya sengwalwa seo Karabo a se ngwadilego sa go utolla diphiri tša bona ka moka. O lemoga gore Karabo o šetše a se išitše go Ariel. Noko a tlelwa ke pefelo ye kgolo kudu go Karabo.
- Karabo o be a lemogile boradia bja Bubbles gomme o be a nyaka go ba rutela batho, a itefeletše.
- *Sindikheithi* ka go lemoga gore sengwalwa seo se swere sephiri sa bona, ba loga leano la gore Bubbles a šomiše bobotse bja gagwe go goketša/thetsa Ariel gore ba ratane leano e le gore a tšee sengwalwa seo go yena.

3. **Sehloa**

Sehloa ke ka fao ditaba tša sengwalwa di fihlago magomong. Ditaba di ka senolwa, baanegwa bao ba bego ba tshepana ba nyapoga. Kgakgano e fihla magomong, morago ga yona ga go sa na thulano yeo e tlogo tšwelela.

- Mabusha o ile a thoma go se sa tshepa Noko. O be a befetšwe kudu ebile a ipoditše gore Noko o tla be a tšwa ka nnete. O be a nagana gore Noko o šireletša Bubbles ebile o tseba mo Bubbles a khutilego gona.
- O tsoga e sa le mesong o ya go hlwa ga Noko. O hlwa a dutše le Noko letšatši ka moka.
- O ile a swanelwa ke go ya ka koloing go yo tšea lepokisana la sekerete ka ge a be a kwa a kgalegile go kgoga.
- Gona moo Noko a humana sebaka sa go leletša Bubbles mogala ka kamoreng. A ntšha nnete ka moka. A botša Bubbles gore yena le Ariel ba tšhabe *basindikheithi* ba tseleng ba tlo ba bolaya.
- Ka ge a be a le ditabeng ga se a bona morithi wa Mabusha ge a boa gomme gwa itaetša gore o kwele tšohle tšeo a bego a di botša Bubbles.
- Mabusha o ntšha sethunya o bolaya Noko.

4. **Tlemollo ya lehuto/Tharollo ya bothata**

Tlemollo ya lehuto ke ka fao bothata bjo go lebanwego le bjona sengwalweng bo rarologago, ditaba tša boela madulong. Ka ge padi ye e le ya botseka mongwadi o swanetše go tšweletša kotlo.

- Noko o hweditše kotlo ka ge a bolailwe ke yo mongwe wa maloko a *sindikheithi*.
- O tsebile gabotse gore mošomo woo ba o dirago ga o na bohlanogi. Banna ba *basindikheithi*, boMabusha le Mello ba ile ba swarwa, dikgwebo tša bona ka moka tša tswalelwa, le dithoto ka moka tša tšewa.
- Ariel o atlegile go dira dinyakišišo tša go humana nnete ka moka ya bonokwane bja *basindikheithi*. Bubbles a ya go tšea Karabo gwa rena šebešebe bophelong bja bona.

Tšhomišo ya polelo

KAROLO B DINGWALWAŠOMIŠWA

POTŠIŠO 5

5.1 RUBRIKI YA BOPHELO BJA MOHU

Moithuti:	Meputso [30] Kelo	Khoutu 7 O kgonne go fihlelela ditekolo ka bokgoni bja go ikgetha 80–100%	Khoutu 6 O fihleletše ditekolo ka bokgoni bja maemo 70–79%	Khoutu 5 O fihleletše bontši bja ditekolo 60–69%	Khoutu 4 O lekile go fihlelela bontši bja ditekolo 50–59%	Khoutu 3 O fihleletše tše dingwe tša ditekolo 40–49%	Khoutu 2 O lekile go fihlelela tše dingwe tša ditekolo 30–39%	Khoutu 1 O paletšwe go fihlelela ditekolo 0–29%
DITENG Diteng di sepelelana le hlogo	15	Meputso 15	Meputso 13–14	Meputso 11–12	Meputso 9–10	Meputso 8–9	Meputso 7–8	Meputso 0–6
SEBOPEGO Sebopego sa maleba le botelele bjo bo lekanetšego go ya ka mohuta wa sengwalwana	6	Meputso 6	Meputso 5,5	Meputso 5	Meputso 4	Meputso 3	Meputso 2	Meputso 0–1
SETAELE LE POLELO Retšistara, segalo, mohola, tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga, tšhomišo ya polelo ya maleba	9	Meputso 9	Meputso 8	Meputso 7	Meputso 6	Meputso 5	Meputso 4	Meputso 0–3

5.2 RUBRIKI YA POLEDIŠANO

Moithuti:	Meputso [30] Kelo	Khoutu 7 O kgonne go fihlelela ditekolo ka bokgoni bja go ikgetha 80–100%	Khoutu 6 O fihleletše ditekolo ka bokgoni bja maemo 70–79%	Khoutu 5 O fihleletše bontši bja ditekolo 60–69%	Khoutu 4 O lekile go fihlelela bontši bja ditekolo 50–59%	Khoutu 3 O fihleletše tše dingwe tša ditekolo 40–49%	Khoutu 2 O lekile go fihlelela tše dingwe tša ditekolo 30–39%	Khoutu 1 O paletšwe go fihlelela ditekolo 0–29%
DITENG Diteng di sepelelana le hlogo	15	Meputso 15	Meputso 13–14	Meputso 11–12	Meputso 9–10	Meputso 8–9	Meputso 7–8	Meputso 0–6
SEBOPEGO Sebopego sa maleba le botelele bjo bo lekanetšego go ya ka mohuta wa sengwalwana	6	Meputso 6	Meputso 5,5	Meputso 5	Meputso 4	Meputso 3	Meputso 2	Meputso 0–1
SETAELE LE POLELO Retšistara, segalo, mohola, tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga, tšhomišo ya polelo ya maleba	9	Meputso 9	Meputso 8	Meputso 7	Meputso 6	Meputso 5	Meputso 4	Meputso 0–3

POTŠIŠO YA 6

6.1 RUBRIKI YA DITAELO

Moithuti:	Meputso: [10]	Khoutu 7 O kgonne go fihlelela ditekolo ka bokgoni bja go ikgetha 80–100%	Khoutu 6 O fihleletše ditekolo ka bokgoni bja maemo 70–79%	Khoutu 5 O fihleletše bontši bja ditekolo 60–69%	Khoutu 4 O lekile go fihlelela bontši bja ditekolo 50–59%	Khoutu 3 O fihleletše tše dingwe tša ditekolo 40–49%	Khoutu 2 O lekile go fihlelela tše dingwe tša ditekolo 30–39%	Khoutu 1 O paletšwe go fihlelela ditekolo 0–29%
DITENG Diteng di sepelelana le hlogo.	3	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 1	Meputso 0–1
SEBOPEGO Sebopego sa maleba le botelele bjo bo lekanetšego go ya ka mohuta wa sengwalwana.	3	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 1	Meputso 0–1
SETAELE LE POLELO Retšistara, segalo, mohola, tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga le tšhomišo ya polelo.	Meputso 4	Meputso 4	Meputso 3,5	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 0–1

6.2 RUBRIKI YA PAPTŠO

Moithuti:	Meputso: [10]	Khoutu 7 O kgonne go fihlelela ditekolo ka bokgoni bja go ikgetha 80–100%	Khoutu 6 O fihleletše ditekolo ka bokgoni bja maemo 70–79%	Khoutu 5 O fihleletše bontši bja ditekolo 60–69%	Khoutu 4 O lekile go fihlelela bontši bja ditekolo 50–59%	Khoutu 3 O fihleletše tše dingwe tša ditekolo 40–49%	Khoutu 2 O lekile go fihlelela tše dingwe tša ditekolo 30–39%	Khoutu 1 O paletšwe go fihlelela ditekolo 0–29%
DITENG Go bapatšwa eng, morero wa papatšo, tshedimošo ka botlalo, e kwalakwatšwa kae.	3	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 1	Meputso 0–1
SEBOPEGO Hlogo ya papatšo, fonte ya go fapana, tšhomišanommogo ya leihlo le kgatišo.	3	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 1	Meputso 0–1
SETAELE LE POLELO Papatšo e dire boipiletšo, polelo ya go lebišwa go moreki, e kgona go fihlelela mo e lebantšwego, e thopa šedi ya molebeledi. Tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga le tšhomišo ya polelo ya maleba.	4	Meputso 4	Meputso 3,5	Meputso 3	Meputso 2,5	Meputso 2	Meputso 1,5	Meputso 0–1

Palomoka: 100 meputso